

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO – UPRAVA POLICIJE, La Benevolencija br. 16, kojeg zastupa policijski komesar generalni inspektor policije Nusret Selimović, (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

Sarajevo-osiguranje d.d Sarajevo, Maršala Tita broj 29, ID broj: 4200326930001, koga zastupa direktor Arif Kulić, (u daljem tekstu: Dobavljač)

zaključili su:

UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI USLUGA OSIGURANJA RADARSKIH SISTEMA I KUĆIŠTA ZA RADARSKI SISTEM SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM – LOT 2

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom i ponudom Dobavljača broj: 01-2524/212 od 07.06.2021. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.762,40 (pethiljadasedamstotinašezdesetdva i 40/100) KM bez uključenog PDV-a.

Dobavljač se obavezuje na nepromjenjivost ponuđenih cijena tokom cijelog ugovorenog perioda i da će pod istim uslovima u periodu trajanja ovog ugovora pružati usluge osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom Ugovornog organa. U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, broj: 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17), usluge osiguranja su oslobođene plaćanja PDV-a.

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da će u roku od deset (10) dana od dana obostrano potpisanog ugovora dostaviti bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.

Ukoliko Dobavljač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u predviđenom roku ugovor se neće smatrati zaključenim.

Član 4.

Sastavni dio police osiguranja su Opšti uslovi za osiguranje imovine, Uslovi za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, Uslovi za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti iz člana 1. ovog ugovora ukoliko postoji neslaganje između odredbi opštih uslova i ovog ugovora, primjenjivat će se odredbe ugovora.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da za osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom izda policu.

Dobavljač će osigurati radarske sisteme i kućišta za radarske sisteme sa pratećom infrastrukturom na period od godinu dana, počev najranije od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Član 6.

Usluge će se izvršavati kontinuirano. Plaćanje premije za osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom će se vršiti paušalno, u 12 jednakih mjesečnih rata, na osnovu ispostavljenih mjesečnih faktura ovjerenih od strane izabranog ponuđača, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana prijema iste, na tekući račun Dobavljača.

Član 7.

Ugovorni organ se obavezuje da će obavijestiti Dobavljača o nastupanju osiguranog slučaja najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana kada je saznao za to.

Član 8.

Dobavljač se obavezuje da će odmah po obavještenju od strane Ugovornog organa, pristupiti uviđaju i procjeni štete, a najkasnije u roku od 24 sata, te se obavezuje da Ugovorni organ može pristupiti saniranju štete kod svog ovlaštenog servisa za popravku radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom, na teret osiguranja.

Član 9.

Kada se desi osigurani slučaj, Ugovorne strane su saglasne da će se zahtjev obraditi, odnosno utvrđena šteta plaćati u roku od 5 (pet) dana od dana dokumentovanog zahtjeva za plaćanje osiguranog slučaja.

Dobavljač se obavezuje da odmah po izvršenom plaćanju utvrđene štete o tome pismeno obavijesti Ugovorni organ.

Član 10.

U slučaju kašnjenja u pružanju usluga, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene usluge, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 11.

Ukoliko poslije zaključenja ovog ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i utjecaja strana u ugovoru i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Strana u ugovoru pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da ugovorne strane mogu jednostrano raskinuti ovaj ugovor i zadržati pravo na naknadu štete zbog raskidanja ugovora u slijedećim slučajevima:

- ako Dobavljač kasni sa vršenjem usluga, a zakašnjenje nije posljedica vanrednih okolnosti (više sile);

- ako Dobavljač dođe u situaciju da ne može ispoštovati ugovor (stečaj, likvidacija i sl.);
- ako neka od ugovornih strana svoje dospjele obaveze ne ispuni ni u naknadno prihvatljivom roku za sve ugovorne strane;
- ako je iz okolnosti posla jasno da jedna od ugovornih strana neće moći ispuniti svoju obavezu i onda kada bilo koja ugovorna strana izjavi da svoju obavezu neće ispuniti.

Obavještenje o jednostranom raskidu ugovora mora se dostaviti drugoj ugovornoj strani isključivo u pismenom obliku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. Kao neznatno neispunjenje obaveze smatrat će se ono koje bitnije ne otežava ostvarivanje svrhe ovog ugovora.

Član 13.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke Ugovornog organa, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ovog ugovora, odnosno od početka realizacije ovog ugovora.

Član 14.

Na ostala prava i obaveze ugovornih strana, koja nisu regulisana ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 15.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno, a u slučaju da se ne riješe sporazumno, utvrđuje se nadležnost Suda u Sarajevu.

Član 16.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih predstavnika ugovornih strana i traje do realizacije ugovorene vrijednosti, a najduže 1 (jednu) godinu od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih Ugovorni organ zadržava 2 (dva), a Dobavljač 2 (dva) primjerka.


DOBAVLJAČ
"SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d.

Direktor Arif Kulić



UGOVORNI ORGAN
MUP KANTONA SARAJEVO
UPRAVA POLICIJE

Nusret Selimović



Broj: 01-3627/21
Datum: 14.08.2021.

Broj: 02-11-4-2562-10/21
Datum: 19.07.2021. godine